

CERCLE D'AGERMANAMENT OCCITANO-CATALÀ

Distribuidor d'obres de literatura occitana



CATÀLEG – HIVERN 2020

Aprene l'occitan

Aranès

Literatura

Pels dròlles

Aprene l'occitan


Conjugaison occitane, Patrich Sauzet, Regles i taules de conjugació, índex dels verbs més habituals, 2016, 320 pàg. ★ 16 €


Conjugaisons occitanes de Gascogne, Michel Grosclaude
Repertori de verbs i regles per aprendre'ls, 2013, 165 pàg. ★ 14 €

Diccionari català-occità / occitan-catalan, Claudi Balaguer i Patrici Pojada,
Occità referencial. 980 pàg. ★ 22 €

Diccionari General Occitan, Cantalauca
A partir dels parlars lengadocians. 100.000 intradas, 200.000 definicions, sinonims, referéncias, exemples, tèrmes científics amb lor etimologia... ★ 105 €

Diccionari Tot en òc
Diccionari elementari il·lustrat. Un diccionari pràctic e modèrne, de 20.000 dintradas destinat tant als escolans qu'alsutilizators quotidians amoreses de la lenga nòstra, 500 pàg. ★ 15 €





Volana Edicions

Els cosins del català, Carles Castellanos

La realitat d'unes llengües molt pròximes a la nostra però que fins ara ens havien estat massa desconegudes, 2019, 265 pàg. ★ 17 €

Es vèrbs conjugadi, V. Barès, X. Lamuela

100 vèrbs conjugadi. Un lexic de més de 3600 vèrbs damb eth sòn corresponent modèl conjugat, 2003, 340 pàg. ★ 12 €

Gramàtica dau Niçard, Reinat Toscano,

Gramàtica qu'es un autís per emparar la lenga dau país, 2014, 210 pàg. ★ 17,50 €

Gramatica occitana, Jacme Taupiac,

Gramàtica elemental de l'occità estàndard, 2015, 60 pàg. ★ 6 €

Gramatica occitana, Loís Alibèrt

Segon los parlars lengadocians. ★ 19 €

La canta e lo cantar deu noste parlar, Jan Bonnemason

Antologia de dites amoroses del gascó del Bearn, 2018, 80 pàg. ★ 9,50 €

Le gascon en 365 leçons, Georges Lamothe,

Centrat en l'alumne, el mètope 'pas a pas' és una veritable novetat. Enregistrament oral de suport, disponible gratuïtament a internet, 2017, 410 pàg. ★ 25 €

Lingua gòtica, Luca Quaglia,

Compendi de morfosintaxi històrico-comparativa de la llengua gòtica, 520 pàg. ★ 39 €

L'occitan de viva votz, Joan Fulhet

Metòpe de prononciacion de l'occitan lengadocian, digne de sa realitat, e de sa belesa sonòra e istorica, precís e de bon manejar, amb 2 CDs, 2008, 59 pàg. ★ 34 €

Mòts de Jòcs, anònim

Mots per jugar amb la llengua a través de 30 texts occitans. ★ 10 €

Aranès

En vacances, Tòni Escala

Novel·la negra en una estació d'esquí, 95 pàg. ★ 10 €

Era revolucion verticau, Ngugi wa Thiong'o

Faula africana d'estil classic escrita en kikuiu e revirada ara a l'aranés, 2019, 95 pàg. ★ 15 €




Er estudi ena memòria, Josep Loís Sans

Libre de personatges e d'accions reals der autor, en moment d'abandonar ua des experiéncias umanes mès riques dera sua vida, 2007, 115 pàg. ★ 11 €

Ereus dera terra, Francés Xavier Boya

Un libre tà abordar es debats claus des territòris de montanha e en especiau d'Aran coma un país singular, 2019, 190 pàg. ★ 18 €



Es Jòies dera Castafiòre, Hergé

La primera aventura de Tintin en aranès, revirada de Tònho Castet ★ 16,50 €

Es vèrbs conjugadi, V. Barès, X. Lamuela

100 vèrbs conjugadi. Un lexic de mès de 3600 vèrbs damb eth sòn corresponent modèl conjugat, 2003, 340 pàg. ★ 12

Un poble tara libertat, Manuela Ané

Recuelh era òbra de teatre deth madeish títol sus eth pas de judius peth pas fronterèr de Les, 270 pàg. ★ 18 €

Literatura

Miquèu Arnaud, Quora la matèria...

Novel·la sobre la societat europea l'any 2200, 2017, 305 pàg. ★ 15 €

Claudi Assemat, Auda

Una tragèdia deguda a l'intolerància e al pes de la tradicion dins las annadas cinquanta, 2004, 80 pàg. ★ 10 €

Lydie Balloux, Tròç de via

Aqueste obratge assaja d'hèser parlar obgèits inanimats, 2017, 80 pàg. ★ 14 €

Sebastian Barry, Na lonja lonja via

Obra sus la guerra de Quatorze daus Irlandés, venguda enquera mai estranha e tarribla apres las "Paschas sagnosas" de 1916. Revirada a l'occian per Joan-Peire Lacomba, 2017, 290 pàg. ★ 25 €

Pèire Bèc, Entà créser au món

El món tal com és i tal com el volem entendre, 2004, 210 pàg. ★ 17 €

B. Bergé, J. Bodon, J-C Sèrras, Limitas

Sièis contes e racontes de tres mèstres de la literatura occitana, superbament illustrats per Bernat Cauhapé, 2015, 60 pàg. ★ 13 €

Besprados de l'Ouncle Polito, Abat Justí Bessou

Un raconte e de dialògs d'una vivacitat fòrt plasenta, dins una lenga gostosa, 2007, 360 pàg.

★ 16 €

Amandà Biòtà, Quartiers perilhós

Novel·la negra situada a un barri de Marsella, 2001, 130 pàg. ★ 9 €

Magali Bizot-Dargent, Questions essencials e autreis eschichs minusculs

D'eveniments pichons de la vida vidanta nos menan a de soscadissas que pertòcan a l'essencial, 2010, 165 pàg. ★ 12,50 €

Boccaccio, Decameron

Òbra famosa de la literatura italiana revirada a l'occitan alpin, 2018, 105 pàg. ★ 9 €

Joan Bodon, Contes dels Balssàs

Història de gent anomenada Balssàs, real o imaginària, 2015, 190 pàg.

★ 14 €

Joan Bodon, La grava sul camin. L'evangèli de Bertomieu,

Romans inspirats de l'istòria personala de Joan Bodon que foguèt forçat de faire lo servici del trabalh obligatòri en Silesia de 1943 a 1945, 2015, 200 pàg. ★ 14 €



Joan Bodon, La Quimèra

Gran novel·la en occità llenguadocià de Bodon, 1989, 470 pàg. ★ 11 €

Joan Bodon, La Santa Estela del Centenari

Novel·la sorprenent sobre el futur de la humanitat i de la llengua occitana, 252 pàg. ★ 8 €

Joan Bodon, Las Domaisèlas. L'òme que èri ieu.

Dues novel·les de Bodon, les dues inacabades però igualment extraordinàries, 2015, 184 pàg. ★ 14 €

Joan Bodon, Lo libre de Catòia

Història d'una de les famílies catòliques que van rebutjar el Concordat de 1801 i vivien aïllades, 256 pàg. ★ 10 €

Joan Bodon, Lo libre dels grands jorns,

Novel·la on Bodon reflexiona sobre la mort d'una llengua, 1996, 186 pàg. ★ 8 €

André Brink, Una cadena de voses

Dins lo campèstre d'Àfrica del Sud, una revòlta d'esclaus portada per un esper fòl de libertat sembla capvirar lo monde ancian, 2011, 500 pàg. ★ 25 €

Joan-Frederic Brun, Las que dançavan dins la lutz,

Uèch novèlas recampadas que nos apareisson coma de cabussadas dins lo mond del narrador, 2012, 185 pàg. ★ 14 €

Joan-Frederic Brun, *Legendari de las despartidas*

Poemas occitans amb versions francesa e anglesa, 2009, 165 pàg. ★ 18 €

Calandreta de Ciutat, *Lo mistèri de pèira*

Legendas a l'entorn de las vièlhas pèiras de la ciutat de Carcassona, 2015, 25 pàg. ★ 5 €

Miquèu de Camelat, *Morta e Viva*

Òbra hita de la literatura occitana modèrna, publicada adara en grafia classica per Joan Salles-Lostau. 2009, 180 pàg. ★ 20 €

Cantalaua, *Un còp èra*

Racontes de Montfranc, contes de pertot, cançons de pertot, vocabulari, exercicis pedagogics, mai de 500 ilustracions, melodia de las cançons, amb DVD, 102 pàg. ★ 25 €

Alexandra Capdevila Muntadas, *Quan la terra promesa era al sud*

La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII, ★ 20 €

Eugeni Casanova, *Els gitanos catalans de França*


L'autor ha recorregut bona part d'Occitània i ha localitzat comunitats de gitanos que parlen català, 2016, 710 pàg. ★ 26 €

Micheu Chapduelh, *Coleras e retrachs*

Volum de cronicas paranò-derisionistas, una chausida que vai de 1996 a 2013, 2014, 180 pàg. ★ 16 €

Cristian Chaumont, *Roges nivolasses*

En país carcinòl una bòrda es en fuòc. Lo curat de la parròquia se revelarà èsser lo Sherlock Holmes del Carcin, 2010, 120 pàg. ★ 12 €



Pascal Coletta, *VerduNissa*

Diari de guerra d'un niçard a la batalla de Verdun durant la primera Guerra Mundial, amb il·lustracions, 2017, 110 pàg. ★ 16 €

Étienne Davodeau, *Los ignorants*

Roman gràfic sul mond del vin revirat a l'occitan, 2011, 270 pàg. ★ 25 €

Nicole Drano Stamberg, *Ressorgéncias dau riu Agamàs dins lo desèrt*

Versió original dels poemes de l'autor, amb la versió occitana de Joan-Pau Creissac i una version moore de Joachim Kaboré Drano, 2007, 107 pàg. ★ 15 €

Pèire Eiriçon, *Los Romieus de delà l'aiga*

Quatre romieus cap a una compreson fonza e poètica de l'univers, 1996, 160 pàg. ★ 9 €

Joan Escafit, *Balajum*

Que la primièra volada es la mai riscosa per un aucelon, 2003, 120 pàg. ★ 4 €

Esòp, *Fablas*

Ua causida de 70 fablas d'Esòp, lo fondator mitic deu genre literari de la fabla dens l'Antiquitat. Adaptacion gascona de Jan Dalharí, dab un lexic òc/fr, 2019, 85 pàg. ★ 14 €

Jean Eygun, *Camins dubèrts*

Antologia de poesia occitana contemporània. 336 pàg. ★ 27 €

Joan-Pau Ferré, *Eth arrestoth*

Sciència-Ficcion en gascon. Un lexicòt e uas endicas basicas suu parlar coseranés, 2012, 102 pàg. ★ 7,95 €

Joan-Claudi Forêt, *La Pèira d'Azard*

Dins lo silenci de son ostal d'Ardecha, un òme s'atissa a deschifrar una lausa gravada de letras etruscas qu'a descobèrta per còp d'astre, bilingue occitan-francés, 2015, 300 pàg. ★ 15 €

Xavièr de Forvièra, *En montanha*

Extracte del diari manuscrit de Forvièra, on descriu la societat rural, costums, practiques religioses i culturals de la fi del segle XIX a la Provença, 2017, 165 pàg. ★ 15,50 €

Chantal Fraise, *La bèstia de totas las colors*

Història d'un home d'origen humil que arriba a polític d'alt nivell durant la Revolució Francesa, 88 pàg. ★ 13 €

Laurent Frontère, *Letras deu Molin d'Arbús*

Aquestas onze novèlas que descriuen l'anar de vitas diversas qui s'estiran haut o baish peus ueit sègles passats, mes qui son totas enrasigadas au medish parçan bearnés. Arrevirat deu francés per Danièl Lafarga, Danièl Lagüèita e Joan Pèir Poquet, 2018, 176 pàg. ★ 9,50 €

Sèrgi Gairal, *Lo barracon*

Un roman qu'a causit un encastre original, la sala de classa, e que nos torna una part preciosa de nòstre passat tan pròche, 2015, 200 pàg. ★ 15 €

Joan Ganhaire, *Un tant doç fogier*

Novel·la negra, 2017, 140 pàg. ★ 15 €

Joan Ganhaire, *Vautres que m'avetz tuada*

Qualqu'un sembla voler tuar tots los medecins de Maraval, 2013, 190 pàg. ★ 15 €

Felip Gardy, *Figuras dau poèta e dau poèma dins l'escritura occitana contemporanèa*

Una causida de poèmas e seis autors, Marcela Delpastre, Mas-Felipe Delavouët e Bernat Manciet, que marcan totei d'etapas fòrtas e ricas de l'escritura poètica en occitan dau sègle vint, 2003, 95 pàg. ★ 15 €

Felip Gardy, *L'astronòm inagotable*,

Narracions curtes, inèdites i fantàstiques, 2015, 140 pàg. ★ 14 €

Maria-Clàudia Gastou, *Mistral abans Mirèio*

Fundació del Felibritge amb Mistral, 2012, 320 pàg. ★ 24 €

Ramon Ginolhac, *Còr d'Occitània*

Escrivans del sègle XX, dempuèi 1882 duscas a uèi, 2018, 350 pàg. ★ 20 €

Ramon Ginolhac, *Escriches de Femnas Tarnesas*

Antologia de texts diversos de 48 autores amb l'únic lligam de la llengua occitana, 2015, 224 pàg. ★ 18 €

Eric Gonzalès, *Lo melic de Silvia Chasaus*

Novel·la de sèrie negra, 1998, 90 pàg. ★ 8 €

OJòrgi Gròs, *Un jorn, un "ai! qu?"*

365 poemes curts, un per a cada dia de l'any, 2012, 103 pàg. ★ 15 €

Josí Guilhòt, *Femnas*

Una vintena de novel·les contemporànies sobre dones del segle XX, amb CD, 2009, 144 pàg. ★ 18 €



Michel Jacquet, *Lo sagèl escondut*

Faula esotèrica amb un rerefons del catarisme a Occitània, 2019, 130 pàg. ★ 14,50 €

Romieg Jumèu, *L'esclargiera*

Novel·la, 2017, 155 pàg. ★ 15 €



Rudyard Kipling, *Mowgly*

Jòia de la literatura mondiala, revirada per Joan lo Boscassier dins un occitan roergàs qualitatós e granat, 260 pàg. ★ 11 €

Sèrgi Labatut, *Cronicas de Viatge*

Periple pels lòcs e pels temps d'Euròpa e Africa, 2017, 95 pàg. ★ 15 €

Joan Peire Lacomba, *Daus vistons dins la nuech*

Recull de dotze novel·les inèdites en occità, 184 pàg. ★ 20 €

Michel Lafon, *Qui a volé mon "patois"?*

L'evolució de l'occità dins l'escola, les diferents mentalitats que han intentat eliminar-lo i les que han intentat recuperar-lo, inclou DVD amb testimonis inèdits, 2015, 360 pàg. ★ 20 €

Robèrt Lafont, *Insularas*

Dos libertins del sègle dètz e sèt son escampats per la tempèsta sus una iscla deserta, 190 pàg. ★ 15 €

Robèrt Lafont, *La cosmocritica*

Èra un temps ont l'umanitat se pausava una question: queta es l'origina de la vida? 150 pàg. ★ 10 €

Robèrt Lafont, *Lei miraus infidèus*

Roman d'un dels grands autors contemporanèus, 100 pàg. ★ 12,20 €

Robèrt Lafont, *L'eròi talhat*

Roman de ficcion istorica, 2001, 265 pàg. ★ 15,24 €

Robert Lafont, *Lo fiu de l'uòu*

Conte filosòfic amb magnífiques evocacions de l'infantesa i l'adolescència, 2001, 190 pàg.
★ 15 €

Robèrt Lafont, *Tua culpa*

Novel·la del gran escriptor occità, 140 pàg. ★ 7 €

Andriu Lagarda, *Al temps que te parli*

Cronica d'umanitat, familiara e tròces de vida vidanta d'un còp èra, 2008, 150 pàg. ★ 20 €

Andriu Lagarda, *Tres Castèls del diable*

Audio d'una votz calorosa, clara e precisa, Maria Odila Dumeaux dona vida als tres contes d'Andrieu Lagarda : *Joan de l'Ors*, *Lo Peis de la Corona* e *La Montanha Verda*, CD, 2019, ★ 16 €

Jean-Victor Lalanne, *Ua vengença*


Tèxte de pròsa en gascon, 2018, 135 pàg. ★ 13,50 €

Jaume Landièr, *Als baugs*

Contes occitans, 2008, 95 pàg. ★ 10 €

Jaume Landièr, *La banda*,

Una mena de road-movie a l'occitana d'un grop lengadocian de musica. Lo roman conta los viatges, lo biais de viure amassa, los rescontres, las experiéncias..., 2015, 113 pàg. ★ 15 €



Georgette Laporte, *Mariage traditionnel en Gascogne*

Vida quotidiana i casaments a la Gascunya, il·lustracions de Simon Mouchez, 2014, 150 pàg.
★ 19,95 €

Sarà Laurens, *Cardo*

Lo grand balèti de la vida vidanta per lei richàs e lei paures dins un quartier a la sortida de la guèrra, 2014, 80 pàg. ★ 16 €

Cristian Laus, *Los uèlhs de l'anhèl*

Cronica umana e familiara e de la vida vidanta d'un còp èra. Bona causida pels debutants en lenga occitana, 1999, 170 pàg. ★ 12,20 €

Lucian Lescon, *L'omelet*


Tres relats curts de sèrie negra, 1986, 55 pàg. ★ 7 €

Lucian Lescon, *Los uèlhs de grapauds*

Novel·la negra, en gascó, 2003, 140 pàg. ★ 9 €

Jean-Michel Lhubac, *Cançonier totemic lengadocian*

Estudi de la gestualitat, de la dansa i dels sons transmesos durant mil·lennis i que formen l'individu dins la societat, inclou 1 CD i 1 DVD, 2016, 160 pàg. (fr.) ★ 42 €



Daniel Loddo, *Contes pebrats e salats*

Contes recollits entre 1979 i 2018 presentats en la versió original occitana, 2018, 525 pàg. ★ 18 €

Griselda Lozano, *E d'aquí nasquèron los mites*

Reflexion interessanta, entre lo scientific e lo literari, sus qual sèm e d'ont venèm, 2017, 265 pàg. ★ 15 €

Gibert Mancini, *Barbouiado*

Records d'infantesa d'un passat que encara viu, 2007, 170 pàg. ★ 7 €

Lluís M. Mandado i Rossell, *La revenja Borja*

Orland és una obra que ha desaparegut de l'ensenyament espanyol malgrat succeir a Catalunya i Occitània. Aquesta obra ens explica el per què, 2016, 500 pàg. ★ 29,50 €

Vicent Marqués, *Història de la cuina catalana i occitana*

Un llibre extraordinari de cuina, història i filologia. Receptes comunes de catalans i occitans, 2018 ★ 39 €



Vicent Marqués, *Thesaurus de la cuina catalana i occitana*

Llibre que barreja les cuines catalana i occitana, 2005, 300 pàg. ★ 20 €

Jòrgi-Maurici Maurí, *La reiç de reviuere*

Identitat e autenticitat terradorenca dins un lengatge a l'encòp popular, expressiu e imatjat, 2010, 350 pàg. ★ 26 €

Jòrgi-Maurici Maurí, *Lo Cantal al fial de sas ribèiras*

Recorregut pels boscos del Cantal per descobrir la història, el patrimoni, les tradicions, la llengua..., 2014, 170 pàg. ★ 25 €

Michel Miniussi, *Hortus deliciarum*

Recuelh de poemas a la descuberta dau poder de la beutat e de l'amor, 2003, 43 pàg. ★ 11 €

Frederic Mistral, *Lou pouèmo dóu Rose*

Obra mestre del poeta Mistral, 2014, 230 pàg. ★ 18,95 €

Jean Noli, *La Nòvia de l'Ompra*

Novel·la que transcorre durant la segona guerra mundial. Un jove pescador ha de deixar la dona per anar a lluitar al front, 2015, 120 pàg. ★ 8,50 €

Thierry Offre, *Lo luec d'enluec*

Vida dins una estacion scientifica ont l'autor, meteorològ de son estat, sejojnèt lo temps d'un ivernatge, 2016, 130 pàg. ★ 12 €

Roger Pasturel, *La castanhada*

Peça de teatre que té lloc en l'àmbit esportiu, 2018, 95 pàg. ★ 12 €

Jòrdi Peladan, *Caminada destinada*

Bestiari rimat, amb il·lustracions de Gui Cavatore, 2014, 57 pàg. ★ 22 €

Jòrdi Peladan, *La botelha dins la sabla*

La troballa d'una ampolla a la platja canvia la vida d'un grup de joves amics, 2015, 184 pàg. ★ 15 €

Gric de Prat, *Lou pendut ressuscitat*

Imatge de la vida quotidiana gascona entre els anys 1020 i 1930, visió satírica dels costums d'aquella societat, 2004, 280 pàg. ★ 22,95 €

Jaumes Privat, *Talhs*

Original obra de Privat dins la poesia occitana, 1996, 120 pàg. ★ 15,50 €

Joan-Claudi Puech, *Lei filhas de Sion*

Roman istoric sus l'inquisicion al sègle XIII, 2018, 160 pàg. ★ 14,50 €



Marco Rey e Franca Nemo, *La roba Savouiarda*

Vestits tradicionals de la Vall Susa, 2017, 110 pàg. ★ 12 €

Maria Roanet, *Dins de patetas rojas*

Pas de la infantesa a l'adolescència: les amigues, els nois, els pares, l'escola, les relacions humanes. 136 pàg. 15 x 21 cm. ★ 15 €

Armand Robin, *Lo temps que fai*

Obra traduïda a l'occità per Jan dau Melhau, 2012, 165 pàg. ★ 18 €

Ives Roqueta, *Messa pels pòrcs*

Una òbra classica de la literatura occitana del sègle XX reeditat, 2009, 69 pàg. ★ 12 €

Max Roqueta, *Lo libre de Sara*

Es aici la Camarga a mitat camin del sòmi e de la realitat, evocada a través de qualques periòdes de la vida d'aqueles que n'an marcat las endevenenças, 2008, 180 pàg. ★ 15 €

Max Roqueta, *Mièja-gauta*

Faula de tot l'engatjament d'escriban d'aquel autor, utopic acarnassiment a donar una cara a una cultura sens cara, 2010, 275 pàg. ★ 15 €

Christian Salès, *Oc les vignerons*

La revolta dels vinyataires occitans el 1907, a través de les memòries de Marcelin Albert, tapa dura, amb CD i il·lustracions, 120 pàg. ★ 29 €


Claudio Salvagno, *L'emperi de l'ombra*

Poëmas occitans amb una version italiana de l'autor, e una version francesa de Jean-Michel Effantin, 2004, 180 pàg. ★ 20 €

John Steinbeck, *La Pèrla* (version occitana de Joan-Peire Lacomba) Titre original : *The Pearl*
 Récit initiatique, aventure, conte moral... Voici l'histoire de Kino, le pauvre pêcheur de perles mexicain, qui trouva un jour la plus belle, et la plus funeste, de toutes les perles, et vit sa vie changer à jamais... Un roman pour les jeunes et les adultes qui n'ont pas cessé d'aimer les histoires. 96 p. 15 x 21 cm. ★ 14 €

Robèrt-Loís Stevenson, *Viatge amb un ase per Cevenas*

L'istòria pus bèla escricha al sègle XIX sus Velai, Gavaudan e Cevenas. Lo camin seguit per l'autor es integrat al malhum dels GR, lo GR 70, sonat *lo Camin de Stevenson*. Revirada de Peire Beziat, 2019, 130 pàg. ★ 13,50 €



Alem Surre Garcia, *Man trobat*

Istòria d'un jovenàs pro perdut dins la granda Babilonia, una megalopòli contemporanèa, 2014, 110 pàg. ★ 13 €

Jean Thomas, *Jules Ronjat*

A través la vida de Ronjat, descobrim la història interna del felibritge i del moviment renaixentista occità de la fi del segle XIX, 2017, 390 pàg. ★ 29 €

Lucien Tocabens, *Nostalgies*

Poemes catalans relatius a l'Albera amb la traducció en occità, 2004, 60 pàg. ★ 6 €

Marius Valière, *Faulas*

Recull de faules inèdites il·lustrades per l'autor, 1998, 40 pàg. ★ 8 €

Florian Vernet, *Popre ficcion*,

Roman policièr. L'assassinat d'una panturla de luxe es enfin l'ocasion per Critò Paradòx de menar una enquesta amb un pauc «d'accion», 2014, 110 pàg. ★ 12 €

Florian Vernet, *Suça-sang connexion*

Roman policièr. Doas joventas de Tolon, desapareisson misteriosament, 2014, 62 pàg. ★ 10 €

F. Vernet, B. Bergé, J-C. Sèrras, J. Escafit, *De cada jorn*

Sièis racontes de quatre mèstres de la literatura occitana, amb ilustracions de Bernat Cauhapé, 2015, 60 pàg. ★ 13 €

Sèrgi Viaule, *Dins las pesadas d'en Robèrt-Loís Stevenson*,

L'autor nos escalcís cossí en quatorze jorns percorreguèt los 300 km que desseparan Lo Puèi de Velai d'Alès, 2019, 160 pàg. ★ 17,50 €

Adeline Yzac, *La drolleta de la luna*


Una drolleta es tenguda de créisser dedins, barrada dins l'ostal, e d'anar defòra mas la nuèch, 2014, 85 pàg. ★ 12 €

Correspondance Joseph Soulet – Frédéric Mistral

Original i transcripció de les cartes en occità que es van enviar els dos escriptors entre 1882 i 1912, 185 pàg. ★ 17 €

Correspondance Paulin – Perbosc

Cartes entre 1937 i 1944 que es van enviar els dos escriptors, document inèdit i preciós de la intimitat dels dos poetes, 2007, 288 pàg. ★ 25 €



Enric Garriga Trullols, una vida al servei de Catalunya i Occitània.

Miscel·lània Enric Garriga Trullols, promotor cívic i divulgador de la història. Escrits d'homenatge, selecció de discursos, fotografies. ★ 15 €

La Bíblia, Novèl Testament, version occitana de Joan Roqueta-Larzac

Traducció del Nou Testament a partir del grec. Introducció, cartes, notes i principals elements de cronologia. Primera edició occitana íntegra, comprenant l'integralité des textes : les Quatre Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épitres et l'Apocalypse. Préface de Mgr Pontier et présentation de E. Cuvillier. Ouvrage relié 648 p. 16 x 24 cm. ★ 33 €

La Canta de Rotland

Epopèa fondatrix de la nacion francesa. L'evidència d'aquesta traduccion, sa necessitat, las causidas del traductor s'impausan amb una logica qu'escandilha, 2014, 140 pàg. ★ 18 €

Las valadas occitanas a pè

Ruta a peu que lliga totes les valls occitanes du sud a nord, 2009, 170 pàg. ★ 9 €

Louisa Paulin, de la vie à l'oeuvre

Comunicacions sobre la poetessa que van tenir lloc a les jornades de la Universitat de Montpellier, 2016, 250 pàg. ★ 22 €

Pels dròlles

Laurent Andoin, En classa de nèu

Conte pels mainats, 2018, 50 pàg. ★ 13 €

Wilhelm Busch, Max & Maurici

Conta l'istòria de dus mainats endemoniats e friponets qui's diverteishen a esvarjar lo monde deu vilatge, 2018, 78 pàg. ★ 10 €

Max Cabanes, Lo Cant de las serenas

Un àlbum tals mainats, 2019, 22 x 30, 30 pàg. ★ 13 €

Eva Cassagnet, D'ont venon las estelas?

Conte pels mainatges en occitan lengadocian, que's pòt escotar amb lo QR còdes, 2017, 30 pàg. ★ 10 €

Fèliç Daval i Ramon Sargatal, El conte del gran Guindot

Conte en català sobre les vaques de la raça de Salern, amb audio-CD en la versió catalana, occitana i francesa, il·lustrat per Sofia Vissière, 2014, 45 pàg. ★ 12 €



Cécile Langonnet, *Las emocions*

Qu'ei un obratge destinat au mainat e aus adultes qui l'atorejan tà l'envitar a parlar de las soas emocions, 2018, 35 pàg. ★ 13,90 €

Jean-Louis Lévêque, *La legenda daus Vinhairac*

Racontes d'un poble al cor del Perigord, il·lustracions de Jaume Saraben, 2012, 25 pàg. ★ 13 €

Joan-Loís Lévêque, *La legenda de Castèl Brun*

Llibre CD amb il·lustracions de Felipe Girard, 2014, 30 pàg. ★ 13 €

J. Marque e K. Randoara, *Mistèri en cosina*

Barreja entre novel·la negra i cuina, ideal per a nens, 2015, 25 pàg. ★ 14 €

Terèsa Pambrun, *Los Òmis Petits*

Lo monde esconut e fantastic deus hadets, beròti ilustrat d'aquarellas, amb CD, 2019, ★ 19 €

Christian Voltz, *Tostemps arren?*

Conte pels mainats, 2018, 40 pàg. ★ 13,50 €

Més informació i comandas:

CAOC - Cercle d'Agermanament Occitano Català

Providència, 42 / 08024 BARCELONA / Telf. 93.284.36.34 / www.caoc.cat /

botiga@caoc.cat